

# TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI

## Mbekanyamushumo ya u Linga

Mbekanyamushumo ya u linga yo dzudzanywa/dizainiwa uri i anpadze mishumo ya u linga ya

foma<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kha thero dzo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he tshikoloni u bupekanyana na themo yo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he.

### Nyangaredzo ya <sup>3</sup>/<sub>4</sub>hopea

Thebu<sup>4</sup>/<sub>u</sub> dzi tevhelaho dzi <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ea nyangaredzo ya <sup>3</sup>/<sub>4</sub>hopea ya Mbekanyamushumo ya u Linga ya themo i<sup>2</sup>/<sub>2</sub>we na i<sup>2</sup>/<sub>2</sub>we kha Luambo lwa hayani:

### Thebu<sup>4</sup>/<sub>u</sub> ya 3: Nyangaredzo ya u linga ha foma<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Gireidi ya 10-11

Mbekanyamushumo ya u linga			
Mishumo nga Themo			
Themo ya 1:	Themo ya 2:	Themo ya 3:	Themo ya 4:
Thesite ya u tou <sup>2</sup> / <sub>wala</sub> nthihi (1) + Mishumo miraru (3)	Mushumo mivhili (2) + Mulingo muthihi wa vhukati ha <sup>2</sup> / <sub>waha</sub> u re na mabambiri mavhili (2) :  Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 1 - Luambo kha nyimele  Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 2 - .itheretsha	Asainimenthe ya .itheretsha nthihi (1) + Mushumo muthihi (1)	Mulingo muthihi wa mafheloni a <sup>2</sup> / <sub>waha</sub> u re na mabambiri mararu (3) :  Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 1 - Luambo kha nyimele Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 2 - .itheretsha + Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 3 - U <sup>2</sup> / <sub>wala</sub>  Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 4 - Ora <sup>1</sup> / <sub>4</sub> + Bambiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 4: Ora <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
<p><b>Maraga dza Themo (Themo ya 1-3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kha themo i<sup>2</sup>/<sub>2</sub>we na i<sup>2</sup>/<sub>2</sub>we, <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyani maraga dzo waniwaho na maragagu<sup>2</sup>/<sub>e</sub> ni ise kha % dzi vhe maraga dza themo.</li> </ul> <p><b>Maraga ya u phuromota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyise maraga dza mishumo u bva kha themo ya 1 u ya kha themo ya 3 hu songo dzheniswa maraga dza ora<sup>1</sup>/<sub>4</sub> dzi khonivethelwe / iswe kha 60%,</li> <li>Kha hu iswe Bambiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> a 1 kha 9,3%,</li> <li>Kha hu iswe Bambiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> a 2 kha 10,7%,</li> <li>Kha hu iswe Bambiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> a 3 kha 13,3%,</li> </ul> <p>Kha hu <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyiswe maraga dza <sup>2</sup>/<sub>waha</sub> wo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he dza ora<sup>1</sup>/<sub>4</sub> dzi iswe kha 6,7% (Bambiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> a 4: Mishumo: 1,3,6,9).</p> <p>Tshileme: 60% (SBA): Mishumo 2,4,5,7,8): 40%(Mulingo wa mafheloni a <sup>2</sup>/<sub>waha</sub>: Mabambiri 1-4 : mishumo 10)</p>			

**Thebuŋu ya 2: Mbekanyamushumo ya u linga Gireidi ya 10-11**

Mbekanyamushumo ya u linga	
<b>Mushumo wa 1</b>	
<p><b>*Oraŋa:</b> U thetshelesa u itela u pfesesa (maraga dza15)</p>	<p><b>U ŋwala: (maraga dza 25)</b> <b>Tshibveledzwa tsha vhuda</b> fomaŋa (khumbelo/mbilaelo) kha gurannpa/ ŋiŋwalo ŋa fhelekedza/nganeavhutsh. wa fomaŋa na u si wa for magazini /Tshipitshi/ N</p>
<b>Mushumo wa 5</b>	
<p><b>U ŋwala: (maraga dza 50)</b> Maanea a nganetshelo / mbuletshedzo / a u ŋaŋa (Gr. 10) Maanea a u vhuisa muhumbulo /disikhesivi / a u ŋaŋa (Gr. 11)</p>	
<b>Mushumo wa 8</b>	
<p><b>•itheretsha: (maraga dza 35)</b> Asainimenthe/ phurodzhekiti</p>	
<p><b>Milingo ya mafheloni a ŋwaha: (maraga dza 300)</b> Bambiri ŋa 1 - Luambo kha nyimele (maraga dza 70) - Awara 2 Bambiri ŋa 2 - •itheretsha (maraga dza 80) - Awara 2.5 Bambiri ŋa 3 - U ŋwala (maraga dza 100) - Awara 3 Bambiri ŋa 4 - Oraŋa (maraga dza 50)</p>	

**\*Oraŋa: Ya u linga ha fomaŋa:** Vhagudi vha fanela u thetshelesa u itela u pfesesa luthihi (Mushumo wa 1), tshipitshi tshi songo lugiselwaho tshithihi (Mushumo wa 3) na tshithihi kha tshipitshi tsho lugiselwaho luvhili kana tshipitshi tsho lugiselwaho tshithihi na u vhalela nŋha hu songo lugiselwaho. (Mushumo wa 6 na Mushumo wa 9).

**\*\*Thesite ya 1** i nga sethiwa kha **35 maraga** kana arali dzi nnzhi dzi tea u **khonivethiwa/ u iswa** kha maraga dza **35**. Naho u ¼anganelana ha tholokanyonpivho, manweledzo, na luambo kha nyimele zwo dzinginywa sa zwine zwa shumea, vhadededzi vha eletshedzwa u dizaina ¼hanganelo ya zwiteꝑwa zwine zwa tea nyimele ya tshikolo tshenetsho (mbekanyamushumo ya thesite, u avhelwa ha tshifhinga na zwiꝑwe ).

Thesite kha mbekanyamushumo ya u linga a yo ngo tea u vhumbwa nga zwitesite zwi¼uku zwo vhalaho lini. Thesite iꝑwe na iꝑwe i tea u angaredza mushumo munzhi u vhonealaho, u nga sethiwa lwa tshifhinga tsha 45-60 minetse nahone i tea u sumbedza vhuimo ho fhambananaho ha vhukoni sa zwe zwa sumbedziswa zwone kha mabambiri a mulingo.